

Поштарска плаќена уговору.

Privredno - kulturne
Matiće
za Sjevernu Dalmaciju

Godišnja pretplata za našu državu 40 din., za Ameriku 2 dolara, a za ostalo inostranstvo 80 din.
Članovi Matici dobivaju list besplatno.
Primjerak 1 din.

GLAS

Шибеник, 19. Фебруара 1931.
БРОЈ 95. — ГОДИНА III.

Vlasnik Privredno-kulturna Matica za sjev. Dalmaciju
Urednik Dr. NIKOLA SUBOTIĆ
Uredništvo i uprava — Улица Boždara Petranovića
Telefon br. 63. — Broj ček. računa 38.242

Непријатељи народног просвјећивања

До кога је кривња што је наш сељак непросвјећен.

Одавно се почела осјећати потреба за просвјећивањем сељака, јер он само путем просвјећивања, може усавршити свој живот и рад и лакше одољевати свима сметњама и недаћама, које га стално прате. Узалудан је сваки покушај да сељак почне радити модерним начином прије него постане писмен и просвјећен. Ова се акција најприје повела у данас напредним и културним државама, где су школовани синови свога народа увиђели да без ваједничке сарадње села и вароша не може бити општи напретка и благостања народног, а ово опет да се не може постићи без просвјећенога сељака. Зато су најприје искрено и пожртвовано учили и школовали сељака, водећи га на прави пут и показујући му сврху и важност модернога рада и живота, организације и школе и т. д. Кад се у сељаку дух препородио њему није било тешко разумјети потребу свега онога што му говоре и пишу његови школовани људи, јер он зна да само тако може постати срећан и напредан и стати у ред савремених људи.

Али ово се не постиже преко дана, него се траже деценија, чак и стотинка устрајнога и неуморнога рада, пуна живих примјера племенистости, морала, слоге и љубави. Не може бити успјешан ни један рад, где нема честитих људи, који су кади ставити у службу цијели свој живот за добро свога краја и свога народа. Где се оваки људи рађају, ту се рађа свака срећа и тамо народ пуним кораком иде унапријед.

Ну, дубоко жалим што морам отворено казати, овако племенитих људи кад нас нема. Многи наши школovani људи увиђу изводити нешто у теорији, али у пракси и сасвим другачији. Особито их можемо оцијенити кад их узмемо употребом у сваком послу, који се тиче тежака, било са њим или за њега. Они себи неће да дозволе, да њихов рад буде уперен тако, како би сељак од њега осјетио ма коју корист, од које би они стекли славу и поштовање, него је њима главни циљ лични њихов интерес, кога добивају на рачун истога сељака, за кога они бајаги раде. Ако неки школован човјек ради појединцу, то сељак кошта по три, пет, а некад и десет пута више него заслужује. Ако си у неком заједничком раду са сељаком (на пр. у некој организацији) ту понекад завлада права корупција. Ако сељаку дају позајмицу у новцу или стварима, ту је зеленаштво неограничено. И тако вам је скоро у свему.

Неуки и лаковјерни сељак вјерију свome „господару“, све док га овај није упропастио. А кад сељаку додгори до ноката и неможе више подносити, он се опет повлачи у свој мрачни угao, жалећи се на оваке

људе и уједно губећи увјерење у исправност и поштење школована човјека и варошанина у опште. Међутим ови народни „пријатељи“, да би на сељака оборили кривњу, отворено пред јавности пишу и говоре, како се са нашим сељаком неможе ништа ни почети, а камо радити, називајући га лаковјерним, малоумним, старовољним и у опште за сваки рад неспособним.

Колико је сељак сам непросвјећен, толико га васљепљују многи егоисти (себичњаци) којима није у рачун и да се сељак просвјети, јер га они не би могли израбљивати. Многи наши варошани мисле, да је сељак једна неисцрпљива машина, која је створена да искључиво ради за њих, па био гладан, жедан, го и бос, болестан или немоћан и т. д.

Ми сада нећemo ставити сву господу у исти ред, јер има и њих добра срца и племените душе, али они су тако опкољени са овима горе, да се између њих једва виде.

Зато није чудо, што код нашега сељака влада оволовико неповјерење према господи. Искуство га учи да изbjegava сваку заједничку сарадњу са господом, која трују њиме и његовим имањем. Ето ту је разлог зашто се сељак споро одлучује да ступи у неку организацију, коју покрећу господи, па она била најидеалније замишљена, јер је он тврдо ујверен, да ће се све рђаве поље-дице растоварити само на његовим леђима.

Све ово проузрокује највећи дио сељачкога вла и доводи сељака у

несносно и апатично (равнодушно) стање и он губи увјерење у бољи живот и бољу будућност. Он не може ни да замисли онај пут, који иде упоредо с духом времена, на који је одавно изашао сељак у напредним и просвјећеним државама.

Можда ће ми неко замјерити, што овако отворено исповједам чисту истину, мислећи да са овим оптуђујем нашу господу пред сељацима. Не, није то моја намјера, него ја хоћу да они, који се искрено залажу да просвјете нашега засталога сељака, чују где је узрок злу, које успорава народно просвјећивање и рад народних пријатеља.

Београд, фебруара 1931.
Гојко Лежанић, тежак.

СЕЉАКУ!

Ти си земље ове и срце и душа,
Без тебе би она, да, увенула сва;
Ал' се ипак твоја врло ретко слуша
И за тебе многи неће баш ни да зна.

Хљебац твој јегорак, стењеш, тешкоти је;
Од свих труда најтежи је увјек био твој,
Јер те јега пали, непогода бије,

А ипак прашног лица браздекрвав цуризаној,
Ипак храбро, разабрано, сносиш муке
Тешке, и, у нади очекујући дане
Љепше, испод Крста понекада руке

Жуљне к Небу пружаш, души да т' одлане.
Горе срце, поглед напред, жуљне доље
Руке, јер и сутра, знај, с нама биће Бог
Благи и Правде, те ће надоћи време боље,
Кад ће Небо, Земља марит више за нам

Род.

Време благо, уз наш труд и помоћ Бога.
Обећаје нама свима мудри унук Петровића
Ђорђа Црног, дични Вођа рода свога.
Саваоте! Ти нам чувај Александра

Карађорђевића.

Жагровић, 28. јануара 1931.

Рашковић Јово и Стеве
тежак.

Prigodom jedne slave 30-godišnjice

Danas slavi naše lijepo selo Strmica jednu svečanost, koja je od velikog značenja ne samo za ovo selo, nego za cijelu ovu krajinu i u našem narodnom životu uopće. Izgleda nevjerojatno da ima kod nas sela, u kojem se može slaviti 30-godišnjica kulturnog i privrednog rada, s obzirom na naše prilike i ljude, za koje se i previše tvrdi da nijesu za nikakav načredni rad, ali ipak primjer Strmice pokazuje da se može i po našim selima raditi, kad se nađe barem po jedan čovjek, kao što se je u Strmici pred 30 godinama našao učitelj Nikola Čoko, pa njegov rad kasnije nastavio težak Sava Knežević, koji ga i danas vodi i sa svojim seljacima slavi 30-godišnjicu zajedničkog zadružnog rada.

Povodom ove svečanosti nama se javljaju mnoge uspomene iz Knina i kninske krajine, koje su bile znak i izraz lijepog stvaralačkog narodnog duha u ovim krajevima. Sada izgledaju kao san oni doživljaji na našem Kosovu svake godine o Vidovdanu kod Lazarice, gdje je narod kao na pričišće isao i oduševljavao se za svoje

narodne poslove. Nijesu bile same svečanosti izraz onog oduševljenja, koje je svuda vladalo već se je provodio jedan smisleni rad po našim selima i varošima, kojem ravnina možda nigdje nije bilo. Svečanosti su bile samo izraz jedne istinske službe napretku narodnom, radi kojeg se je uvodila štednja, napredniji način života i rada, planirali, pripremali i ostvarivali Narodni Domovi po selima i Dositejev Dom u Kninu, koji se je pred rat imao ostvariti. Da nije došao rat većina sela kninske krajine sada bi imali svoje Narodne Domove, kao što su gotovo sva imala svoje škole, ostvarene sa vlastitim naporima. Tada su nastajali pčelinjaci, voćnjaci, uvalili se trijeri, uobičajilo se sijanje djeteline, uvodila bolja stoka, bolje sjeme itd. To se je sve u Kninu radio, dok se ni znaci sličnog rada po mnogim drugim mjestima nijesu vidili.

Milina je bila gledati ono oduševljenje, sa kojim su ljudi učestvovali u radu, koji su izvodili sa mnogo razumevanja i shvaćanja narodnih po-

treba. Na zadružnom kongresu u Kninu 1911. godine, sa kojega su pojeli učesnici nezaboravne uspomene, taj lijepi rad najljepše se je odražavao. Tada se je držao tečaj pred kongres, na koji su dolazili učitelji, učiteljski pripravnici i bogoslovi po tridesetak km, pješice, pa sveštenici, težaci i iz svih narodnih redova oduševljeni ljudi. A Kninjani su opet tako dočekivali, kroz sve dane pratili i ispratili sve učesnike, da smo još tada dobili svi uvjerenje, da Knin i njegova krajina u svemu prednjači.

Tada težak iz Biškupije Onisim Popović upoređuje udruženu narodnu snagu sa lijepim i moćnim slapovima, koji znače udružene kapljice vode, dok se pojedine kapi razdvojene gube u ništavilu. Oni pojedinci, koji se odvajaju u narodnom radu, koji se ne udružuju i ne prilaze drugim ljudima u zajedničkim pokretima slični su onim izgubljenim kapima vode.

Kao jedan znak iz tih vremena pred nekoliko dana pojavila se je opet tabla s natpisom: »Srpska Kreditna Zadruga«, za vrijeme Austrije u Krku bačena, pa po noći izvučena i sakrivena, da dočeka naše dane. Trebalo je tada na radu vladeti Joci Beriša, tada veselog i oduševljenog; Veljka Pokrajca dok je vježbao sokolsku četu, kao da je spremna za oslobođilačku borbu; Vladimira Jovića, uviјek u prvim redovima, pa Đuru Vojvodića, koji je dugo prednjačio u radu i mnoge druge, znane i neznane. U to doba u redovima učitelja vide se izrazita lica Sime Simića, Sime Kneževića, Steve Bećkera, Dušana Novakovića, Špire Novakovića, Dane Petranovića, Nikole Čoke, Kutlače, Drače, Bačku, Borovnicu, Vukmirovića i mnogih drugih i svi sveštenici s reda pa čitavi redovi i grada i težaka u raznim pokretima i organizacijama.

Tada se razvija rad »Srpske Zone«, »Saveza Srpskih Privrednih Zadruga na Primorju«, i mnogih čitaonica, zadruga, društava. Nije se tada dospjevalo pitati ima li smisla rad i život uopće, gledati samo mane u narodnom životu, kao što bi bilo nerazumno, kad je doba oranju, slijanju ili žetvi, pitati se imali smisla živiti i pripremati se za jesen i zimu. Na sve strane skupljale su se mobe, radio se je, i znalo se je i uživalo u radu.

Svak je osjećao da ima svoju ulogu u radu i nije se čekalo dok pojedinci dobiju volju za zajednički rad. Išlo se naprijed, ne obazirajući se na »mrtvace«, koji su izgubili smisao za život i napredak, a bez duha su za stvaranje i zajednicu.

Lijepa predratna vremena i tada započeta djela nalaze i u sadanjem našem društvu svoj nastavak. Slava u Strmici i danas pokazuje u prvim redovima Savu Kneževića, jednog težaka, koji je počeo i ustrajao u radu trideset godina, pa i mnoge druge njegove drugove po raznim selima.

I danas se radi sa isto toliko samoprijegora i oduševljenja, kao i u

predatna vremena, ali danas se rad nastavlja u mnogo težim prilikama. Danas se više umara u radu, ali se ljudi ipak odmjenjuju i nastavlja se rad u raznim oblicima i na raznim mjestima. I danas sa oduševljenjem radi dr. Tode Novaković i u tom ga slijedi dr. Ivo Miović, kao što na drugu stranu svu našu prošlost oživljava ozbiljnim studijama Boško Desnica ili kao što u pojedinom odlučnom času svoju ulogu izvrši dr. Uroš Desnica ili dr. Nikola Subotić. A stalno je na strazi pop Pajo oko Trebočnika, ili njegovi drugovi ispod Koma, Kozjaka, Promine i Svilaje. Mnogi seljaci sa razumijevanjem saraduju i pomažu postavljati temelje

naprednjem životu kod nas. A njih im na desetine ponajboljih, a na stotine i hiljade takovih, sa kojima se može i sa kojima treba raditi.

Naši općinski načelnici i njihovi saradnici također pokazuju da su shvatili potrebe našeg vremena.

Prigodom 30.-godišnjice rada u jednom našem selu mi sa ponosom možemo gledati na našu prošlost i sa zadovoljstvom na našu sadašnjost, jer nije prekinuta nit rada, koji je davno pred rat započet, a koji se i sada nastavlja sa mnogo volje, oduševljenja i strpljenja.

Našoj braći u Strmici čestitamo na njihovoj slavi, jer je to naša zajednička Slava.

B. S.

OKO ŠIBENSKIE PREPARANDIJE

Izjava prostavnog referenta na banovinskim vijećima; da je izgradnjom zgrade za učiteljsku školu u Kninu dovršen program o potrebama učiteljskih škola u banovini — a i fakt, da nije spomenuta učiteljska škola u Šibeniku, kao da ne postoji, zabrinula je šibenske oce domovine, koji su iz toga izveli zaključak, kao da Šibenska učiteljska škola mora da se briše iz popisa učiteljskih škola i potjetila ih je na njihove stare obaveze, na koje do sada nijedna opštinska uprava nikad nije ni pomicala.

Da se opsjene prostotu brže bolje rasturili su vijest u novinama o izgradnji dačkog konvikta, iako, kad je vijest bila već štampana, inžinjer opštinski tek je uzimao kote terena. Rasturili su vijest o odobrenom kreditu sa strane opštinske uprave, kao da ta obaveza nije postojala već deset godina, o poslanstvima na ministarstvo, o izjavama ministara i t. d. U jednu riječ ljudi su se užurbali. Sad im je svak kriv.

Malo historijata baciće svjetlosti o tom veoma važnom pitanju za naše narodno prosvećivanje u ovoj banovini, jer o mjestu, gdje se bude nalazila učiteljska škola, mnogo će zavisiti, kakvi će narodni učitelji biti, a o načinu, kako učiteljski pitomci provedu vreme svoga školovanja, zavisice i način njihovog rada.

Učiteljska škola u Arbanasima blizu Zadra bila je čedo narodne stranke iz šestdesetih godina prošloga vijeka. Ova je svim silama nastojala da nacionalizuje školu i upravu u Dalmaciji, a kao glavno sredstvo odabala je narodno učiteljstvo. Kako je kulturni i politički centar Dalmacije u ono doba bio Zadar, izabrala je Arbanase kao gnjezdo seoskog učiteljstva, makar da nije u tome bila sretne ruke, jer je dobar dio učitelja izlazio iz posve heterogenog nacionalnog elementa. Kad su pale kule talijanstva (autonomija) po svim velikim gradićima i varošicama u Dalmaciji, tad je uskrsnulo pitanje, da se učiteljska škola premjesti iz Arbanasa u jedan narodni centar Dalmacije.

To je pitanje bilo uvek sprečavano politikom Austrije, koja nije nikako volila narodnog učitelja, ako nije bio odan silama, na koje se je oslanjala njena moć. — A zato je još uvek Zadar bio najzgodniji, sa svojom visokom birokracijom, visokim klerom i protunarodnim elementom. Tek talijanska okupacija učinila je to pitanje ektuelnim u našoj mlađoj državi. 1919 god. morala je učiteljska škola da se privremeno seli u Dubrovnik, a dvije godine je to pitljaje čekalo definitivno rješenje. Mnogi su se gradovi i varošice natjecali za tu kulturnu ustanovu, Makarska, Sinj, Šibenik i t. d. U ono

doba kad je partijska pripadnost odlivala i o najkrupnijim problemima više nego stvarna potreba, uspjelo je nekolicini prijatelja i stranačkih privrženika tadašnjeg ministra prosvete, da iznude odluku, da se učiteljska škola, koja se je tada nalazila u Dubrovniku prenese u Šibenik u jednu baraku, — koju je talijanska okupatorna vlast bila sagradila za vojnički kasino na brzu ruku, bez čvrstih temelja, sa tankim zidovima, od jedne opeke, sa krovom od katramovog papira, sa betonskim podom, bez ikakve higijenske naprave, sa bezbroj prozora, koji se ne mogu da zatvaraju. Niko nije ni pomicao, da li će moći nježno zdravljati mladča odoliti zimskoj hladnoći i ljetnoj žegi u tom betonskom tankom kovčegu. Opština se je bila obvezala na izgradnju konvikta na potpomaganje nastavnika, osobito u ono doba stanbine krize, koja je bila u Šibeniku možda najakutnija, jer su gubitkom Zadra bili presli mnogi uredi, a Šibenik, kao seljački grad, nije imao gdje da smjesti mnogobrojno činovništvo, koje je bilo nadošlo, tako da je većina stanovala po podrumima. U prvom početku, dok je bilo pogibelji da drugi konkurenti ne graknu, opština je nekog jada podupirala nastavnike u pogledu stana, ali kasnije nije te obaveze održavala. Na dake pak, na njihovu ishranu, na njihovo zdravlje nije nikad ni pomicala, tako da i dandanas učenici stoje po kojekakvim brozima, iskorisćivani u svojoj sirotinji i od prljavih stanara i od nekakvih spekulativnih menza. Nije ni čudo da zdravje daka stradava sve to više što duže traju ovakove ubikacione i društvene prilike. Nije ni čudo, da se kod daka iz viših razreda, sve to više javljaju patološki procesi, osobito na plućima. Da saradnja doma i škole može da dovede do nužne visine vaspitanja, poznato je već i pedagoškim abecedarima, a da u Šibeniku ne može da bude ni govora o takvoj saradnji, jasno je svakome, koji iole pozna Šibenske društvene prilike. Dosta bi bilo, kad varniški ambijent ne bi destruktivno djelovao na učenike, kad već ne može da dje luje konstruktivno. Zato i jest bila najpreča potreba da se izgradi intenat, koji je bio i preduslov otvaranja škole u Šibeniku. Koliko pak mogu da se u Šibeniku pitomci izobrazbe u nacionalnom i kulturnom pogledu, u duhu vjerske trpežnosti, gdje velika većina pučanstva gleda, ostentalivom ravnodušnošću, na svaku naci nalu manifestaciju, nije nam da dademo odgovor, a niti da pravimo upoređenja s drugim kulturnim i nacionalnim centrima.

Uredništvo nije mislilo štampati ovaj napis, primljen od lica i iz re-

dova, koji nisu ni u blizini ljudi oko "Glasa", jer se ne slaže u svemu ni sa onim, što je tu napisano, ni sa onim, što je iz napisu izstavljen. Pročitavši u "Novom Dobu" jednu izjavu iz krugove općinske Uprave, koja ima zastrašujuće ime "odlučne riječi o Šibenskoj preparandiji", ured-

ništvo "Glasa" odustaje od prve svoje misli i objavljuje ovaj napis, da se vidi kako se po ovom pitanju misli izvan reda ljudi oko "Glasa", koji će, drugom prilikom, dati odgovor upraviteljima opštine Šibenske i njihovim prijateljima u Splitu.

Pregled događaja u svijetu

— Turska nije kašnila, da odgovori na poziv Društva Naroda da učestvuje u radu komisije za pripremu i organizaciju evropske unije.

— Sad je odgovorila i Sovjetska Rusija, uputivši notu, koju je potpisao Litvinov. U noti se naglašava, da je sovjetska vlada, primajući poziv da učestvuje u radu komisije za proučavanje Evropske unije, pažljivo pratila dosadašnji rad ove komisije i uporedila poznat farscinski memorandum o organizaciji unije sa drugim memorandumima i opštim radom komisije za Evropsku uniju. Sovjetska vlada smatra da je potpuno informisana o svemu što je sljedovalo akciji, koju je poveo g. Brijan. Međutim u nekim pitanjima sovjetska vlada je neodlučna jer joj trebaju detaljnija objašnjenja koja bi stavila u pravu svjetlost gledišta i teze pojedinih država.

U noti se dalje kaže da za interesarne države treba u prvom redu da obezbjede univerzalni mir, a specijalno evropski mir. Za postizanje ovog cilja potrebno je da se uklone svi uzroci nemira, jer tek onda će se moći ozbiljno tretirati mogućnost stvaranja šire evropske zajednice. Evropska solidarnost treba da bude svim državama na srcu, pa će se lako urediti razna privredna politika i bilo koja druga pitanja.

Na kraju se u sovjetskoj noti naglašava da je, s obzirom na to što je sovjetskoj vladi bilo nemoguće da dobije objašnjenje o pojedinim pitanjima, ipak donesen rješenje da učestvuje u pretstojecem radu komisije za proučavanje Evropske unije, ali s rezervom da svoje definitivno gledište udesi prema daljem razvoju rada ove komisije.

Sovjetska vlada, završava nota, iskreno je nadahnuta željom da doprinese uspjehu svake inicijative koja je upućena u pravcu ostvarenja univerzalnog mira, a naročito mira u Evropi.

— U njemačkom parlamentu stranke većine primile su izmijene poslovnika. Na to su nacionalni socijalisti njemački nacionalisti i zemljoradnici grupa izšli iz parlementa. Ministar inostranih djela održao je veliki govor kojim je otvorio debatu o budžetu ministarstva inostranih djela. On je prije svega govorio o radu vijeća Lige naroda, istaknuvši, da se na svim stranama može konstatovati velika volja za međunarodnu saradnju. Raduje se, što će u radovima konferencije za evropsku uniju sudjelovati i sovjetska Rusa. Osjeća se potreba što veće solidarnosti u međunarodnim odnosima na svim područjima djelatnosti. Ta se zadaća ne može postići sa sredstvima međunarodne politike iz predratnog vremena. Ko se služi sa takovima sredstvima, taj želi da nova Evropa bude sagrađena na najtežem njemačkom porazu. Ima nade da će i francuska doći u tom pogledu do pravilnog razumjevanja. Pozdravlja datum sastanka opće konferencije razočaranja. U pitanju držanja Njemačke prema Ligi Naroda, njemački se je ministar osvrnuo na sve kritike i razočaranja, koja su u tom pogledu iznesena, kao

i na zahtjev, da Niemačka istupi iz Lige Naroda. On je naglasio potrebu da Niemačka usprkos svemu tome ostane u Ligi Naroda, bez obzira na to, kako se tamo odlučuje o pitanjima, koja se neposredno tiču Njemačke.

— Britanski parlament odbacio je sa 310 protiv 236 glasova predlog konzervativne stranke da se vidi izrazi nepovjerenje zbog neuspjeha koji je pretrpjela u svojim pokušajima da smanji državne rashode.

— Odmah u početku debate uzeo je riječ ministar finansija g. Snouden koji je izjavio da prihvata predlog liberalne stranke da se obrazuje jedan naročiti parlamentarni odbor kome bi bilo stavljen u dužnost da vidi podnosi konkretnе predloge kako se ima sproviditi štednja u državnoj administraciji. Za ovaj predlog liberalne stranke glasali su i članovi konzervativne stranke i parlament je predlog usvojio sa 468 protiv 21 glas. Ovu manjinu sačinjavali su članovi lijevog krila radničke stranke.

Glavno interesovanje skrenuo je na sebe govor ministra finansija g. Snoudena, koji je govorio o stanju državnih finansija. Govor je saslušan u najvećoj tišini i kasnije je bio predmet pažljivih diskusija u kulcarima parlamenta. Taj govor je tako isto danas vrlo opširno komentiran u svim listovima, koji se naročito zadražava na izjavi g. Snoudena, da bi potrebno bilo preuzeti široke i neprijatne mjeru da se u postavi ravnoteža budžeta i sprovede unapređenje industrije. U toj svojoj izjavi g. Snouden je porez ostalog rekao da bi ove mjeru mogle biti lako sprovedene u vremenu kad je postojalo opšte blagostanje, ali da su one danas, kada postoji opšta privredna kriza, nemoguće. G. Snouden je zatim rekao da se Velika Britanija u svravljenju sa ostalim državama nalazi u vrlo povoljnog položaju, ali da je ipak potrebno da se još učine neke žrtve da bi se uspostavilo potpuno normalno stanje.

Ministar rada objavio je jedan memorandum, u kome se vidi da će vidi tražiti od parlementa 20 milijuna funti sterlinga za blagajnu za osiguranje nezaposlenih, zbog čega se državni začam za ublaženje nezaposlenosti popreću na 90 milijuna funti sterlinga.

— Stav bugarske vlade prema intervenciji velikih sila učinio je dosiać utisak u grčkim političkim krugovima, koji smatraju da Bugarska ne želi ili bar da za sada izbjegava da se sporazumi sa Grčkom. Ipak, govori se u tim krugovima, ova intervencija engleskog ministra nije ostala sasvim bez rezultata. Jer ona će pokazati svem svijetu do koga je krvica što pregovori, koji su počeli još prije tri godine, nisu donijeli željenih rezultata. Dok je Grčka raspoložena da primi arbitražu, za sva pitanja, Bugarska želi da samo neka od njih iznese pred sud. Ona hoće da isključi sva pitanja, koja Grčka smatra neriješenima; dokazujući da su ona likvidirana. Drugim riječima bugarska vlada želi da na arbitražu iznesemo sa

ona pitanja od čijeg rješenja očekuje koristi za sebe.

Grčka štampa, zbog ovakog držanja Bugarske, preporučuje vladu da spor iznese pred Društvo naroda.

U Španjolskoj Berenguerova vlada je dala ostavku. Kralj Alfons potpisao je dekret, kojim se ukida ukaz o sazivu parlamenta za 15. marta. Time su parlamentarni izbori odgodeni na neizvjesno vrijeme. Kralj je započeo sa konzultovanjem političara. Povjerio je Sanchez Guerri da obrazuje koncentracioni kabinet. Ta vlada, ako se obrazuje, sazvće konstituantu.

Rekonstrukcija vlade

Ministar građevina Trifunović Filip i ministri bez portfelja Dr. Otto Fangeš i Dr. Ivan Švegel podnijeli su ostavku, koje su im uvažene, i oni su stavljeni na rasploženje.

Za ministra građevina postavljen je Dr. Kosta Kumanudi, dosadašnji ministar bez portfelja.

Za ministra pri predsjedništvu Ministarskog savjeta postavljen je dr. Milan Srškić, dosadanji ministar pravde.

Za ministra pravde postavljen je Ljotić Dimitrije, advokat u Smederovu.

Dr. Franeš i T. I. I. postavljeni su za članove Višovnog Zakonodavnog Savjeta.

Oživljujmo i čuvajmo naše zadruge

Kad je ono prije 30 godina „Srpska Zora“ u Dubrovniku počela, na zauzimanje i navaljivanje naših rodoljuba i pravih narodnih prijatelja, da u sjevernoj Dalmaciji blagotorno djeluje na kulturnom i prosvjetnom polju, izabrana četa sveštenika i učitelja, opojena zanosnim ideologom zadrugarstva pok. Pavlom Aršinovom, oduševljeno je srnula u težak posao: osnivanje srpskih zemljoradničkih zadruga po zapanjenim selima sjeverne Dalmacije.

Dok je vlada bivše austrijske države objeručke pomagala osnivanje po selima „Seoske Poljodjelske Blagajne“, koje su se većinom otvarale iz čisto političkih motiva, dotle su pioniri čiste zadrugarske ideje imali da svladaju velike zapreke, da se bore protiv predrasuda, protiv izmišljenih i zlonamjerno po selima protiv zadruga Širenih nepovoljnih glasina, protiv moći osiljenih i u varošima mnogo upličnih seoskih kamataru i želenja.

Ipak naši poznati kulturno-prosvjetni radnici, sveštenici i učitelji, poslike dugog i prethodnog apostolskog sijanja zadrugarske misli, uspijevaju da u preko 30 naših sela Kninske, Vrličke, Kistanjske, Skradinske, Benkovачke i Obrovačke krajine otvore srpsku zemljoradničku zadrugu.

Ko je učestvovao u zadrugarskom pokretu i radu od 1902. do 1915. godine, ili ko je pomjivo pratio taj zreli i ozbiljni rad naših radnika na selu, taj samo može da nepristrano i ocjeni zamašaj i značaj toga rada.

Ratne prilike, za kojih su Srbi i u Dalmaciji, bili stavljeni izvan zakona, oduzevši zadrugarama poslovode, spremne i oduševljene radnike i njihove duhovne vode, unijele su premećaj ne samo u radu, nego i u shvaćanju zadrugarstva. Ali se je ovaj poremećaj ispoljio i u „Seoskim Poljodjelskim Blagajnama“, čiji temelji nisu ležali na tvrdom ideološkom tenu, na cilju, — već na onome, što u zadrugarstvu služi za srestvo u postizavanju cilja.

Iako se u našim Srpskim Zemljoradničkim zadrugama nije izvitoperila zadrugarska misao, iako se nepoštejne, špekulacija i kradu nisu uvukle u zadrugu, — ipak, zbog nastupljelih promjena u pogledima na život i na svijet i na poredak društveni, rad je u mnogim, da ne rečem u većini zadruga, zatajao. Ljudi, naviknuti na neprekinito primanje, odvikli su se da i sami od sebe nešto daju. Pojam dužnosti izbrisao je boljševistički duh, čijem zacarenju i u našoj kršnoj Dalmaciji najviše pomoglo je suluda utrkinjanja i nadmetanja bjesnih i demagoških partizana. Težak je, kao strančarski špekulant, sad znao samo za svoje pravo.

U ovakovim ideološkim i psihološkim prilikama zadržana organizacija nije mogla da ostane nepoštedena.

Mi znademo da u sjevernoj Dalmaciji ima još dvadesetak srpskih zemljoradničkih zadruga. Znademo da u tim zadrugama, iako ne rade kako bi i koliko bi trebalo, ipak još živi čist i pravi zadrugarski duh, koji čeka svog moćnog Mesiju, da ga pokrene, oživi i vaskrsne.

Još ima živih zadrugarskih veteranima, a i među mlađim sveštenstvom i učiteljstvom ima oduševljenih pojedinaca koji nisu neprijatelji zadrugarstva. Na njima je da, zasukanih rukava, pregnu i opet uzbude zadrugarski kvasac, da prodrmusaju sve uspavale svoje prijatelje i istomišljenike, pa da svi opet krenemo onim putem, što nam ga je ocrtao naš neumrl učitelj pok. Pavle Aršinov.

Nedajmo da nam Zadruge naše propadnu. Preuredimo ih. Preobrazimo ih. Ulijmo u njih novu preporodenu krv. Samo sačuvajmo čistu i netaknuto zadržano ideju.

Danas, u vremenu poljoprivredne i ekonomsko krize, koja je ponajviše nastupila zbog nepoštenja u trgovini i radu, napredak narodne privrede, napredak narodnog zdravlja, napredak u narodnom društvenom uređenju, narodno blagostanje jednom riječi, ne da se ni zamisliti, ako nije zasnovano i utvrđeno na čistim i nepokolebitivim zadrugarskim načelima.

Čuvajmo i oživljujmo stare, a podizimo nove Zadruge po našim selima, pak će nastupiti bolje i ljepše vrijeme svima nama.

Prota K. I. Krstanović.

Narodna snaga (kuluk) za god. 1931

Odlukom Banske Uprave V Br. 19224/30 od 14 XI 30 riješeno je za god. 1931:

1. Upotreba narodne snage, odnosno plaćanje odgovarajućih nadnica u god. 1931 iskoristiće se u puno mjeri t. j. 3 jedinice na banovinskim, a 3 jedinice na općinskim putevima.

2. Prosječna nadnica običnog radnika za otkup ličnog rada u god. 1931 odmjerena je na 15 dinara.

Objavljajući ovo rješenje Kraljevske Uprave, mi bi mogli dati prikaz o tome, kako je u god. 1930 bila upotrebljena narodna snaga u nas i sjevernoj Dalmaciji. Moramo ga izostaviti, jer bi ispašao dug, a ne bi mogao završiti sa pohvalom. Zato ćemo radnje dati izraza svojim željama da u god. 1931 uzimanje narodne snage bude razumno, sa poštem seljaka u danima, kad on mora svršavati svoje poljske radove, i da otkupličnog rada bude strogo pravilan, tako da se ne ponove primjeri, koji su se mogli viditi ovdje u Šibeniku.

ISPRAVAK

U broju 93. „Glasa“ izašao je članak od g. Dra Stanka Kovačevića, priznatog dipl. hemičara i posjednika u Mariboru, pod naslovom: „Najsvremenija srestva za pravilno hranjenje stoke“, u kojem se, napažnjom slagarevom i korekt rovom, potkrala krupna pogriješka u potpisu g. pisca članka.

Tamo, mjesto: dipl. mehaničara, treba da stoji dipl. hemičar, što ovim sa gotovošću ispravljamo.

НАШИ ДОПИСИ

Кричке, 29. januara

Po onome, što je наш „Glas“ danio o bugetu naše banovine za 1931-1932 godine, u istome su utvrđene stavke za čišćenje rijske, pro-sušišavanje mčvara, zašumljivanje vododerina i t. d.

Ovaj krajima razloga da se ve-seli zbor tih stavaka, jer i on cheka svoju srećnu zvižezdu, koja će ga osloboditi od mnogoga jada, a na prvome mjestu osigurati od poplava pritočice Čikole, koja je i ovogodine potarašila i ponistišila ono, što grad (kрупа) nije satro.

U ovome je listu, a i u drugim listovima,писано о tome kako, је

крупа у мјесецу јуву слистила винограде, дозрелу пшеницу и младе кукурузе, а што је остало иза града,

да је појела вода, која из Чиколе плави и сатире поља, јер, право да се каже, Чикола и нема свога корита преко читавог „Петровог Поља“ осим сно мало испред Дрниша, па

се разлијева и тече куд је њу волја, а тако уништава и мочвари поља.

Љегос бијаше код г. Бана једна депутација из ових крајеви, да му изложи јаде и страдања житеља из Петрова Поља, пострадалих силно збор града и збор поплава. Г. Бан је тој депутацији испустио обећање, да ће се настрадалом крају пружити помоћ радом на Чиколи. То се иније испунило. Хоће ли се икад испuniti?

Кричанац

Равни Kotari, januara

Велика потреба једног кратког споја са жељевничком станицом.

— Још прије предаје личке пруге саопштају постарала се је општина кистањска да добије најкраћи спој са споменутом пругом на станицу Пајене. У ту сврху слала је претставke одлучујућим факторима, на-вађајући мјеста, куд би тај кратки спој од 4 километра дужине могао бити проведен, а једном слала је и депутацију у Београд да заговора и испослује тај тако важни и нужни спој, или од тог споја до данас ништа нема те је не само општина кистањска него и већи дио Котара,

а и споменута пруга на станицу Пајене, много више изложена је невремену, тежа, ради узбрдице за извоз robe, слабог и маленог дрвног магазина и тешког utovara.

Будући су се од онда до данас прилике znatno izmjenile pogledu, mi kr. Banskoj Upravi u Splitu шаљемо нашу molbu, da ovaj veoma важни и kратki спој чим прије izvede, jer to ne bi bili Bog зна какви troškovi, a помогло bi се не само општини кистањској и њеном пучанству, него и општини benkovачkoj

obrovachkoj, a donekle i skradinskoj које су све upućene na stanicu Pa-јene radi trgovacko-saobraćajnih interesaca, te centralnih urada u Splitu i okružnog Suda u Šibeniku.

Спој би ишао из Радуцића, са државне цесте на кућe Радић па на бунар Цветићina до кућe Bučalo у Paјenama, a iznosiо bi само 4 kilometra dugine.

Туđa, kud bi taj жељeni put prolažio, постоји već sada возник за сељачka кола, нема никакvих terenskih poteskoča ni ekspopriacija i ima tu prednost da је најближи i води izravno na stanicu te има na sredini живу воду.

Taj kratki spoj bio bi od neprocjevive важnosti i koristi za некoliko zaинтересованиh opština sjeverne Dalmacije, te bi tim putem išao i поштански аутомобил из Knina, преко Радуцићa и Kistaňa, na Bribske Mostine i natrag, па bi tako stаницa Paјene, где се заustavljaју сви убрзани i особни возови, bila најkraćim путem спојена sa њезinim prirodnim zaledjem.

Radi svog положаја, izgradње, uređaja i blizine нама је најгоднијa i најподеснијa stаницa Paјene za uvoz i izvoz robe сваке врсте као i селитбу па држим, da ћe ova наша скромна молба naći нужнog одавiva i razumiјevaњa kod kr. Banske Uprave.

Неколико Kotara

Кистање, 1. februara 1931

Danas, posle sedmomesečnog bo-ravka u нашој средини, испраћен од већег броја кистањца, отputovaо је опет за Millvoku (Viskanjsin) u Северну Америку, наш пријатељ g. Dragomir Lakić, родом из Karina.

Одјегован је у српској сељачкој кући u Karinu, добар, тих и поштен до kraja. Још као петнаesto-godišnji mladiћ отгроја се од своје rođene grude i запловио преко далеког Okeana u Северну Америку, да потражи себи бољу срећу, да потражи себи поштеног рада, који се у оно време врло тешко код нас могло наći.

После двадесет-годишњег боравка u Америци, долази u нашу земљу pun ljubavi prema њој, жени се sa једном скромном i честитom девојком из Kistaňa i одлази pun zadovoljstva.

Ово неколико redaka мало је да би се одуžili томе човеку, томе патријоту и националном борцу, испрекон пријатељу наше земље. За његових 20 godina боравка u Америци, задужио нас је врло много. Он је као Србин скupšao прилоге по Америци за ондаšnji Српски Црвени Крст. Како за вријeme balkanskog rata, тако i zasvjetskog rata зашто је од стране Austrija-naca bio u Обровцу осуђен на вješala.

Дошавши u нашу државу прва му је жеља била да види Beograd, нашу војску и H. B. Kralja, која mu се на свесокolskom слету i испунила.

Otišao је, ali је dao обећање, da ћe i dalje ostati dobar prijatelj naše države i dođe li do потребе, prvi ustatiti i svojim скромним средствима i средствима својих prijatelja, doprijeti i za oште добро našeg naroda.

Putuj Drogomire, spretan ti put. Tvoji ti prijatelji zahtevaju na učišćenim uslugama prema našoj zemlji. Budu kao što si i do sada bio.

Tvoje ћemo обећање задржati u svježoj pameti.

Стојан Жмвковић
учитељ

Smoković, 28. januara
Svetosavska proslava u Smokoviću. — Jučer je u našem selu proslavljen dan sv. Save prosvjetitelja velikom svečanošću. Proslava je počela sa liturgijom u hramu pod čiji krov nije mogao stati sav narod koji je dohrlo iz našeg sela i okolnih se la već ih je bilo i pred samim hramom.

Proslavi su učestvovali uz nas Srbe i veći broj braće Hrvata iz obližnjih sela.

Poslije liturgije, po našem starom običaju, krenulo se je u povorci sa litijom k zadružnom domu pjevajući »Uskliknimo s ljubavlju«.

U dosta velikoj sali Zadružnog doma, koja je bila divno iskićena od mjesnog školskog odbora i zadružne uprave, a pod vodstvom mjesnog učitelja g. D. Lakića i svešt. M. Vujatovića, održalo se je u ime škole osvećenje vodice i rezanje (prvi put u našem selu) svetosavskog kolača.

Iza toga su školska djeca izvela pažljivo spremljen program poučnih i rodoljubnih deklamacija, koje su tako sjajno izvedene da su se suze radosnice opazile na očima prisutnih roditelja školske djece, jer su zaista i ovom prigodom vidili, da su djeca komad tjestu iz koga se može napraviti što se god hoće, kako kaže neumrli Dositej.

Na završetku školske svečanosti otpjevala se je himna sv. Save u cijelosti, a iza nje klicalo se je našem obljubljenom Kralju i domovini.

Od važnosti je spomenuti, da su ovu proslavu uveličali sa svojim dočaskom i zaroobljenim braća preko granice, te osjetivši se slobodni kod svoje braće i videći da nijesu na domaku očiju »zbira i špijuna« iskoristili su ovaj slobodni dan, te se ispjevali materinskim jezikom naših narodnih pjesama.

Poslije sasvim svršene školske svečanosti, odmah su naši zadrugari produžili slaviti svoju zajedničku krsnu slavu — sv. Savu.

Tu se je zapalila voštanica, kod koje je mjesni svešt. Mirko Vujatović održao pomen umrlim zadrugarima, nakon čega se je pristupilo zajedničkom priredenom ručku, kojem su prisustvovali, osim zadrugara, gosti iz okolnih sela i mjesni sveštenik i učitelji.

Nakon svega ovog g. Mirko Vujatović iskoristi ovu prigodu te održi zadugarima dirljiv govor, u kojem protumači potrebu i korist zadugarstva, preporuči složan i požrtvovni rad, u kom da će i on učestovati.

I dok su zadugari u domu proslavili ovaj slavni dan, dotie je naša i susjedna mlađarija pred zadružnim domom igrala narodne igre i pjesme.

M. Pr.

Knin, 8. februara.

Svetosavska beseda. — Knin, koji u svom napretku iz dana u dan stiče nove atribute glavnog mjesta zagorske Sjeverne Dalmacije, proslavio je i ove godine dan Sv. Save na jedan svečan i sadržajan način.

U prepunoj crkvi Bogorodičina Pokrova, za vrijeme liturgije, održao je paroh pop Mirko Sinobad propovijed o velikom Svetitelju, koja je svojom sadržinom podsjećala na velike amvone sabornih crkava. Pored religioznog utiska što ga je ostavio miris tamjana i pompa liturgije, propovijed popa Mirka bila je pravi intelektualni užitak za one, koji ljube umnu i učenu riječ.

Poslije liturgije, sabralo se je sve, što imade osjećaja za nacionalnu kul-

turnu tradiciju, u Sokolskom domu. Bio je to pravi narodni sabor. Izmješani, našli su se okupljeni svi društveni slojevi Knina i sela. Seljaci, gradani i radnici. U dvorani nije više bilo mjesta. Poslije očitanih molitava pred očišćenom ikonom Svetitelja, izrekao je sreski školski nadzornik, g. Niko Škovrlj prigodni proslav i, pozvezujući sa davnom prošlosti, dao popularan i opširan osvrt na savremene kulturne i političke prilike.

Iza proslava slijedile su igre i žive slike školske dječice, sa smisom tumačenja proslave i sa nacionalnim alegorijama. Slobodno i savršeno pripravljeno nastupanje zlatne dječice pred javnošću izazivalo je najprijetnije osjećaje, kojima se je često davalо oduška pljeskanjem i poklicima odrabavanja. Naravno sve priznanje ide nastavnicima osnovne škole, koji su umjeli na sjajan način izići iz okvira suvoparne zvanične dužnosti i uz nezvanične napore pripremiti jedan vrlo lijep kulturni događaj.

Glavna tačka proslave ostala je, kao i svake godine, za Sokolsko društvo, i ona je izvršena na vačer. Za razliku od svih javnih priredaba, svetosavska beseda u Kninu je po tradiciji pučka, narodna. Publika, seljačka i radnička, koja se inače ne viđa na drugim sličnim priredbama, ove je večeri do kraja ispunila sokolsku dvoranu.

Nažalost, zbog gripe, program nije mogao da se izvede u onom obimu u kome je najavljen bio. Pred samu proslavu razbolili su se toliki izvađači programa, da su mnoge tačke morale otpasti. A i ono što se je prikazalo, održano je uz veliku ličnu žrtvu nekih, koji su sa vrućicom izašli na pozornicu.

Prva žrtva gripe bila je prva tačka programa. Najavljeni predavač je otukao, pa je vrijedni br. Dr. Čedo Novaković morao onako ex abrupto da ga odmijeni. On je to učinio sa puno razumijevanja prigodne teme i sa lakoćom izlaganja uloge Sv. Save u osnivanju naše kulturne i diplomatske historije.

Poslije predavanja prikazan je igračak „Ropstvo Janković Stojana“, dramatizacija narodne pjesme po Jovanu Prtiću. Za ovu prigodu i za ovaj ambijent, br. Đuro Pokrajac, starešina i duhovni voda kninskog Sokola, nije mogao učiniti sretnijeg izbora. I, otkad postoji Sokolska dilektantska sekacija, ona jamačno nije imala sretnijeg dana, jer su i igra i njen duh i njen dekor najbliži nama i našemu. O suojoj sadržini nema mnogo šta da se reče. Ali su dilektanti bili, što se kaže, u štimungu. Gdje je bilo pjesme, pjevalo se, gdje je bilo kola, igralo se. Divne junačke kotarske nošnje, dobavljene dobrotom M. D. Matavulja iz Šibenika i popa Paje Zelića iz Žegara, komponirale su nezaboravne slike na pozornici. Kotari, serdari i međdani, za kojima nam srce tuži, jer ih više nema. Slike, kojih se nikada nemožemo dosta nagledati.

Ulisak na publiku bio je izvanredan. Sve je bilo razdragan i oduševljeno. Raspoloženje se nastavilo u nevezanoj zabavi, koja je zatim potrajala do zore.

Drugarsko veče rezervnih i aktivnih oficira. U subotu, 7. februara priredili su rezervni i aktivni oficiri drugarsko veče u hotelu „Balkan“. Veliki broj gostiju iz najboljeg kninskog društva bio je iznenađen ukrasom sale i ostalom organizacijom večeri, što spada u zaslugu poglavart, kap. G. Jovanoviću. Zabava se razvila u vrlo život i familijarnom tonu. Tek oko 3 sata poslije ponosi počeli su oni najdremljiviji napuštati lokal, dok su ostali produžili da uživaju ovo istinsko drugarsko veče.

Inicijatore ove priredbe valja iskretno poхvaliti. Dobro je gajiti vezu između naroda i vojske i još bolje i korisnije razvijati drugarstvo između rez. i aktivnih oficira. Radi eventualnih velikih iskušenja.

Karin, 1. februara

Ovih dana oставio nas je naš sveštениk g. Nikola Dragičević. On je dobio premješteњe u Imotski. Sad smo ostali bez pastira svoga i Bog zna, kada ćemo dobiti stalnog paroха, jer u нашем selu nema parohijskog doma.

U нашем су selu sasvidane tri školske zgrade, ali nisu potpuno dogotovljene.

Pitanje parohijskog sveštnika za naše bi se selo novoљno riješilo, kad bi dobili sveštnika mlada, oжењena sa učiteljicom, tako bi imali sveštnika i učiteljicu, koji bi становali u školi.

Jedna od tri naše školske zgrade izvan domašaja je svakome zaselku Karina, i više bi pristala selu Kruševu, nego Karinu.

Ona bi sada najbolje послужila kada li se u nju smjesta Žandarmerska kasa i pošta, za koje država plaћa visoku kriju, kojom bi se za deset-petnaest godina kuća otkupila, a s tim novcem od krije ovidati školsku zgradu na prikladnijem i pristupačnijem mjestu.

Imam da Vas se pritujem na neurednost poštne. „Glas“ sa ovim neuredno primam. List i ostala pošta stoji nerazdiјeљena po 15 dana, a kad svijet po 2-3 puta dođe da pita svoju poštu, da sasna za svoje, koji su po svijetu, neочекuje se dobro.

И оvdje bi trebao postaviti malo reda.

Karićanač

Popis stanovništva Jugoslavije 1 aprila 1931

Izašao je zakon, po kome će se od 1 do 20 aprila 1931 izvršiti popis stanovništva na cijeloj teritoriji naše države, popis svih poljoprivrednih gospodarstava (gospodarstva) i stoke. Pored općeg popisivanja svih obitavališta u zemlji u varošima (gradovima), izvršiće se i specijalan popis svih zgrada za stanovanje.

Žeљevnica Koc. Mitrovića Raška.

Predan je 2 o. m. saobraћaju dio Jadranske pruge, Kosovska Mitrovića-Raška, duga 63 klm., za koju je utrošeno 158 mil. dinara

Повишење увозне царине на жито и брашно

Izašao je zakon o izmjeni tarifa u općim царинским tarifama, o kome smo dobili obavješteњa:

Usljed sve jačeg dinsariteta u zemlji prema јеftiniji ruskoj i mačarskoj pšenici i mačarskom brašnu, da ne bi u našoj državi nastala štetna za našu proizvodnju, na predlog ministra trgovine i industrije, повишен je царinski stav za pšenici od 5 na 10 zlatnih dinara, na kukušu od 2.50 na 5 zlatnih dinara, a na pšenično brašno od 8 na 16 zlatnih dinara.

Postignut je sporazum o njemačkom zajmu u Parizu

U dobro obavještenim krugovima tvrdi se, da je konačno zaključen sporazum o avansu na privilegovane akcije njemačkih državnih željeznic. Tvrdi se da su i francuske i engleske bankarske grupe, čiji potpis je nedostajao na ovom ugovoru, sada pristale na sporazum.

Dugovi zemljoradnika u poljoprivrednim zemljama

Avas javlja da je delegacija finansijskog odbora Društva naroda, kojoj je povjereno da izradi plan o organizovanju međunarodnog poljoprivrednog kredita, nastavila svoja proučavanja u pogledu funkcionisanja poljoprivrednog kredita.

Iz podataka datih od strane pojedinih zemalja, vidi se da dugovi poljoprivrednika u Bugarskoj, Estoniji, Madžarskoj, Letoniji, Poljskoj, Rumuniji i Jugoslaviji iznose jednu milijardu i 582 milijuna dolara. Delegacija je konstantovala da je interes na ovaj dug vanredno visok.

Gradnja novog rezervoara za gradski vodovod.

Uvjeravaju nas, da će se na Šubićevcu, u blizini sadanjeg rezervoara, podići jedan rezervoar sa korisnim volumenom od 609 kub. metara. Tako će ova rezervoara moći primati dnevno 3.600 kubičnih metara. A to znači, da će na svako lice spadati na dan 2 ekt. vode. Uvjeravaju nas, a mi žedni hocemo da vjerujemo, da će ovaj rezervoar biti gotov do početka mjeseca maja, a da za mjesec dana biti montirana nova pumpa na vodostanici na Krci.

Жижица, koja se никад не troši

Proanalazak бечког хемичара дра Рингера т.зв. вјечите жижице, оглашен је за практично употребљив.

Poslovice o alkoholu

1. Vino oduzme brige, ali samo do sutra; ako pak piše na vjeresiju, to udvostručuje tvoje brige. (Njemačka poslovica). Ovo znači:

Kad se čovjek napije, on zaboravi na sve, pa i na brige, ali samo dok je u pijanom stanju. Ne treba sada misliti da bi, zbog izbjegavanja brige, trebalo piti, nego baš naprotiv, jer pijanac udvostručuje brige. I čovjek, koji ne piće alkoholna pića, ima svojih briga, ali on dostigne da sa svojim brigama izade na kraj, idući razumnim putem.

2. Istina i glupost nalaze se u bačvi. (Danska poslovica). Ovo znači:

Nije dobro kazivati istinu svuda i na svakome mjestu, već jedna poslovica. To je vrlo razložno, jer je budala onaj, koji kazuje sve što zna, a pametan čovjek samo onu istinu kaže, koja je potrebna.

Ljudi, koji piju, obično su glupaci jer im alkohol uništava osjećaje razuma. Osim toga, što poslovica veći da se glupost nalazi u bačvi, dolazi i otuda, što je pri piću čovjek glup u tolikoj mjeri, kakav u trijeznom stanju nije bio.

3. Vino se ne stidi. (Njemačka poslovica). Ona znači: Kod pijanog čovjeka prestaje svaki stid.

NOVOST MARIJA - ŠBENIK

NIKOLA ČIKATO - Zastupnik